

PREGLED POSTUPKA #100468

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE
PIB	02014416
E-mail	masa.lalevic@cnp.me
Telefon	078/111/073
Internet adresa	www.cnp.me
Fax	078/111/073
Adresa	Stanka Dragojevića 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Usluge osiguranja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maša Lalević
Kontakt	020274016
Datum objave	07.10.2025. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Usluge osiguranja	07.10.2025 14:00	13.10.2025 09:00	13.10.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	JU CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE Usluge osiguranja 66511000 - Usluge životnog osiguranja 66512200 - Usluge zdravstvenog osiguranja	12.000,00 EUR	0,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) – Dozvola za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju („Sl.list“, br.78/06, 19/07, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16), koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora o osiguranju-polise osiguranja za period osiguranja od 19.10.2025.g. do 19.10.2026.g	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u skladu sa planom otplate u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata	Rok plaćanja

Ponuđač je dužan da dostavi uslove osiguranja i to: Opšte uslove za osiguranja za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode); Uslove za kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenih (radnika) od posledica nesrećnog slučaja; Opštu tablicu inavaliditeta sa procentima; Uslove za osiguranje lica za slučaj hirurške intervencije (operacije); Uslove za osiguranje lica za slučaj težih bolesti i posledica težih bolesti; Informaciju o proizvodu osiguranja. Ponuđač je dužan da na memorandumu dostavi izjavu sledeće sadržine potpisanu od strane ovlašćenog lica: Ovim izjavljujemo da ponuđač _____ osiguranje ad Podgorica, za postupak jednostavne javne nabavke br. _____, od _____ god. i dostavljenoj ponudi bezuslovno prihvata Prilog polisi osiguranja za Kolektivno osiguranje zaposlenih lica Crnogorsko narodno pozorište od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) i Dopunsko kolektivno zdravstveno osiguranje zaposlenih lica Crnogorsko narodno pozorište i sve uslove definisane Prilogom polisi osiguranja, da odredbe priloga polisi osiguranja imaju veće pravno dejstvo od odredbi pripadajućih Opštih i Posebnih uslova osiguranja pojedinačnog osiguranog rizika koji Ponuđač sklopi sa Naručiocem. U slučaju da su odredbe navedene u prilogu polisi osiguranja u suprotnosti sa opštim i posebnim uslovima _____ osiguranja ad Podgorica.	Drugi uslovi
Prilog polisi osiguranja Kolektivno - kombinovano osiguranje zaposlenih lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)-Crnogorsko narodno pozorište br.: Odredbe ovog priloga polisi osiguranja imaju veće pravno dejstvo od odredbi pripadajućih Opštih i Posebnih uslova osiguranja pojedinačnog osiguranog rizika. -Pod nesrećnim slučajem podrazumijevaju se najmanje navedeni nesrećni slučajevi: Gaženje, Sudar, Udar električne energije ili groma, Pad, Okliznuće, Survavanje, Ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, Ubadanje nekim predmetom, Ujed neke životinje, Trovanje gutanjem otrova u hrani ili hemijskih sredstava, Infekcija povrede prouzrokovane nesrećnim slučajem, Trovanje usljed udisanja gasova ili otrovnih para, izuzev profesional-nih oboljenja; Opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, kisjelinama, lužinama i sl., Davljenje ili utapanje, Ubod insekta, izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana neka in-fektivna bolest, Gušenje ili ugušivanje usljed zatrpavanja (zemljom, pijeskom i sl.), kao i usljed udisanja pare i gasova, osim profesionalnih oboljenja, Istegnuće mišića, iščašenje, pretrgnuće zglobnog vezivnog tkiva, prelom zdravih kostiju koji nastane usljed naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja - ako su nastali usljed nepredviđenih spo-ljašnjih događaja i neposredno poslije povrede verifikovani u bolni-ci ili zdravstvenoj ustanovi, Djelovanje svjetlosti, sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako je osiguranik takvom djelovanju bio izložen, usljed nesrećnog slu-čaja koji se neposredno prije toga desio, usljed	

spasavanjaljudskog ži-vota, usljed takvih nepredviđenih okolnosti koje nije mogao spriječiti, Djelovanje rendgenskih i radijumskih zraka, ako nastupi naglo i iznenada, izuzev profesionalnih oboljenja, Udarac životinje, udar o kakav predmet. -Kolektivnim-kombinovanim osiguranjem zaposlenih lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) obuhvaćeni su svi zaposleni prema kadrovskoj evidenciji 24 časa bez vremenskog ograničenja svuda i na svakom mjestu (pri obavljanju i van obavljanja redovnog zanimanja), dakle u svako vrijeme i na svakom mjestu. -Kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) zaključuje se na bazi kadrovske evidencije, tj. bez naznačenja imena osiguranika. Svaki novozaposleni radnik smatra se osiguranim danom početka ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa poslodavcem. -Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji, u trenutku objavljivanja poziva je 137 zaposlenih lica. -Korisnik u slučaju smrti usled bolesti su zakonski nasljednici. -Ugovoren je konačan obračun premije na kraju trajanja godine osiguranja, konačni obračun premije vrši se prema prosječnom brojnom stanju osiguranika po mjesecima. Ugovarač osiguranja je dužan u roku od 30 dana po isteku godine osiguranja da dostavi Osiguravaču tačne i potpune podatke o brojnom stanju svih radnika na kraju svakog mjeseca za proteklu godinu osiguranja. Prosječno brojno stanje u toku jedne godine osiguranja utvrđuje se na taj način, što se sabere brojno stanje radnika na kraju svakog mjeseca godine osiguranja za koju se vrši obračun premije, pa se dobijeni zbir podijeli sa 12. Ako se tim obračunom utvrdi da je prosječni broj Osiguranika (radnika) veći od broja koji je naveden u polisi, Ugovarač osiguranja je obavezan isplatiti razliku premije. Ako je taj broj manji, Osiguravač je obavezan da isplati razliku premije ugovaraču. Ugovarač je dužan osiguravaču staviti na uvid evidenciju i dokumentaciju iz koje se može utvrditi koliko je brojno stanje radnika, kao i visina obračunate i uplaćene premije. -Osiguranje se zaključuje bez učešća osiguranika u šteti. - Svi zaposleni su osigurani i za slučaj smrti usljed bolesti, bez isključenja za prethodno postojeća zdravstvena stanja. Osiguravač je dužan da isplati cijelu osiguranu sumu za slučaj smrti od prvog dana početka trajanja osiguranja, tj. bez primjene pričeknog perioda-karence. - Ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju. Odredbe o karenci pričeknom periodu se ne primjenjuju ni kod jednog traženog rizika. -Ne priznaju se isključenja za osigurana lica po bilo kom osnovu usled infekcije i bolesti od virusa Covid 19 i njegovih mutacija. - Ponuđač prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011) -Prilikom određivanja trajnog gubitka opšte radne sposobnosti koristi se Opšta Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti usljed nesrećnog slučaja sa

Drugi uslovi

procentima za isplatu osigurane sume	
Prilog polisi osiguranja -Teške bolesti I Hirurške intervencije br. : Odredbe ovog priloga polisi osiguranja se smatraju ugovornim elementima ugovora o osiguranju i imaju veće pravno dejstvo od odredbi pripadajućih Opštih i Posebnih uslova osiguranja pojedinačnog osiguranog rizika. -Osiguranjem su obuhvaćena sva lica, bez prostornog i vremenskog ograničenja. - Osiguranje se ugovara na bazi kadrovske evidencije. Osnov za prijem osiguranika u osiguranje je prijem zaposlenog/osiguranika u radni odnos kod Ugovarača osiguranja, odnosno zaposleni se smatra osiguranim danom navedenim u ugovoru o radu kao dan početka radnog odnosa.Svaki novozaposleni radnik smatra se osiguranim danom početka ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa poslodavcem. - Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji, u trenutku objavljivanja poziva za jednostavne nabavke je 137 zaposlenih lica. -Ugovoren je konačan obračun premije na kraju trajanja godine osiguranja, konačni obračun premije vrši se prema prosječnom brojnom stanju osiguranika po mjesecima. Ugovarač osiguranja je dužan u roku od 30 dana po isteku godine osiguranja da dostavi Osiguravaču tačne i potpune podatke o brojnom stanju svih radnika na kraju svakog mjeseca za proteklu godinu osiguranja. Prosječno brojno stanje u toku jedne godine osiguranja utvrđuje se na taj način, što se sabere brojno stanje radnika na kraju svakog mjeseca godine osiguranja za koju se vrši obračun premije, pa se dobijeni zbir podijeli sa 12. Ako se tim obračunom utvrdi da je prosječni broj Osiguranika (radnika) veći od broja koji je naveden u polisi, Ugovarač osiguranja je obavezan isplatiti razliku premije. Ako je taj broj manji, Osiguravač je obavezan da isplati razliku premije ugovaraču. Ugovarač je dužan osiguravaču staviti na uvid evidenciju i dokumentaciju iz koje se može utvrditi koliko je brojno stanje radnika, kao i visina obračunate i uplaćene premije. -Osiguranje se zaključuje bez učešća osiguranika u šteti. - Osiguravač neće primjenjivati karencu za osiguranje od hirurških intervencija i težih bolesti i posljedica težih bolesti ni kod jednog traženog rizika. -Osiguravač će vršiti isplate do visine ugovorene osigurane sume i za više težih bolesti koje se ustanove tokom godine osiguranja, a ne samo za jednu težu bolest. -Osiguravač će isplatiti ugovorenu osiguranu sumu za hirurške intervencije odnosno ugovoreni procenat osigurane sume za hirurške intervencije nezavisno od toga da li je isplaćena osigurana suma po osnovu teže bolesti i posljedica teže bolesti za koju je već isplaćena ugovorena osigurana suma ili njen ugovoreni procenat. Osiguravač će isplatiti ugovorenu osiguranu sumu odnosno ugovoreni procenat osigurane sume nezavisno od toga da li će nakon hirurške intervencije osiguranik preminuti u nekom narednom periodu. - Ne priznaju se isključenja za osigurana lica po bilo kom osnovu usled infekcije i bolesti od virusa Covid 19 i njegovih mutacija. -Ponuđač prihvata plaćanje premije osiguranja nakon zaključenja ugovora, u	Drugi uslovi

skladu sa članom 1010 stav 2 stav 3 i stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08 od 07.08.2008, 04/11 od 18.01.2011)

Način plaćanja je virmanski uplatom na žiro račun ponuđača.

Način plaćanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenih (radnika) od posledica nesrećnog slučaja Crnogorsko narodno pozorište	Smrt usljed nesrećnog slučaja: Suma osiguranja po jednom zaposlenom 13.000,00 eur. Smrt usljed bolesti: Suma osiguranja po jednom zaposlenom 8.000,00 eur. Trajni invaliditet (doživotni gubitak opšte i radne sposobnosti): Suma osiguranja po jednom zaposlenom 23.000,00 eur. Troškovi liječenja (narušenje zdravlja koje zahtijeva ljegarsku pomoć): Suma osiguranja po jednom zaposlenom 2.000,00 eur. Dnevna naknada (privremena nesposobnost za rad): Suma osiguranja po jednom zaposlenom 4,00 eur	137,00 premija osiguranja
2	Dopunsko kolektivno zdravstveno osiguranje zaposlenih-Crnogorsko narodno pozorište	Teže bolesti i posljedice težih bolesti Suma osiguranja po jednom zaposlenom 1.500,00 €	137,00 premija osiguranja

3	Dopunsko kolektivno zdravstveno osiguranje zaposlenih-Crnogorsko narodno pozorište	Hirurške intervencije Suma osiguranja po jednom zaposlenom 1.500,00 €	137,00 premija osiguranja
---	--	---	---------------------------